

#	.id	Scenario	Year	MartinAvg	AndersonAvg	WYT	EOA storage
1	Year1	COS	1922	0.157229543	0.119550128	AN	4552.0
2	Year2	COS	1923	0.670344073	0.80524649	BN	4303.7
3	Year3	COS	1924	0.666164286	0.636100076	C	2520.9
4	Year4	COS	1925	0.038950467	0.027483556	D	4271.7
5	Year5	COS	1926	0.418738976	0.591744163	D	3888.7
6	Year6	COS	1927	0.030623785	0.008122963	W	4552.0
7	Year7	COS	1928	0.024557076	0.005484359	AN	4536.7
8	Year8	COS	1929	0.699011799	0.853595687	C	3205.2
9	Year9	COS	1930	0.671984274	0.834604606	D	3229.9
10	Year10	COS	1931	0.936726076	0.965694377	C	2072.0
11	Year11	COS	1932	0.762704795	0.831099975	D	1884.3
12	Year12	COS	1933	0.902512647	0.924450087	C	1853.1
13	Year13	COS	1934	0.944237748	0.962144044	C	1667.0
14	Year14	COS	1935	0.395308657	0.482750681	BN	2701.3
15	Year15	COS	1936	0.020273443	0.011459219	BN	4133.1
16	Year16	COS	1937	0.028778252	0.028380038	BN	4078.8
17	Year17	COS	1938	0.033445746	0.017628604	W	4058.0
18	Year18	COS	1939	0.355539694	0.363987539	D	3845.6
19	Year19	COS	1940	0.042385069	0.015069097	AN	4211.6
20	Year20	COS	1941	0.032897276	0.009814181	W	4456.0
21	Year21	COS	1942	0.041359867	0.011785052	W	4510.0
22	Year22	COS	1943	0.040652209	0.007869436	W	4552.0
23	Year23	COS	1944	0.478007364	0.588272955	D	3750.6
24	Year24	COS	1945	0.019598405	0.014131522	BN	4517.6
25	Year25	COS	1946	0.036810558	0.006471236	BN	4552.0
26	Year26	COS	1947	0.368453731	0.518956597	D	3822.6
27	Year27	COS	1948	0.017520776	0.015834335	BN	4405.4
28	Year28	COS	1949	0.013305103	0.010593516	D	4431.0
29	Year29	COS	1950	0.069706173	0.055688507	BN	4117.0
30	Year30	COS	1951	0.032119571	0.005457369	AN	4516.5
31	Year31	COS	1952	0.028747602	0.012043312	W	4290.0
32	Year32	COS	1953	0.030429883	0.007627884	W	4552.0
33	Year33	COS	1954	0.023386447	0.005118255	AN	4546.0
34	Year34	COS	1955	0.31851813	0.178888765	D	4107.9
35	Year35	COS	1956	0.026015045	0.010551591	W	4526.0
36	Year36	COS	1957	0.02809802	0.006821896	AN	4535.8
37	Year37	COS	1958	0.048473183	0.014840044	W	4173.0
38	Year38	COS	1959	0.246001141	0.139917571	BN	4330.6
39	Year39	COS	1960	0.080989119	0.11287391	D	4117.5
40	Year40	COS	1961	0.036788709	0.022323587	D	4512.9
41	Year41	COS	1962	0.018266228	0.01660291	BN	4552.0
42	Year42	COS	1963	0.054898056	0.029191355	W	4137.0
43	Year43	COS	1964	0.260116057	0.316599893	D	3964.4
44	Year44	COS	1965	0.025109159	0.010661847	W	4500.0
45	Year45	COS	1966	0.038019844	0.003965212	BN	4552.0
46	Year46	COS	1967	0.033452608	0.013486745	W	4479.0

47	Year47	COS	1968	0.078140434	0.110598346	BN	4387.3
48	Year48	COS	1969	0.024577927	0.007241032	W	4434.0
49	Year49	COS	1970	0.03986944	0.011499364	W	4291.1
50	Year50	COS	1971	0.039185244	0.018167693	W	4470.4
51	Year51	COS	1972	0.056644131	0.029129667	BN	4536.6
52	Year52	COS	1973	0.033540465	0.026500313	AN	4459.3
53	Year53	COS	1974	0.045657569	0.016357984	W	4289.0
54	Year54	COS	1975	0.038409669	0.011697169	W	4449.7
55	Year55	COS	1976	0.607673202	0.678890255	C	4083.8
56	Year56	COS	1977	0.962240966	0.95657007	C	1751.9
57	Year57	COS	1978	0.037501559	0.011481192	AN	4552.0
58	Year58	COS	1979	0.203710829	0.131393389	BN	4441.6
59	Year59	COS	1980	0.005244984	0.006589095	AN	4421.4
60	Year60	COS	1981	0.125149828	0.169409423	D	4462.4
61	Year61	COS	1982	0.022903085	0.016441893	W	4094.0
62	Year62	COS	1983	0.040636685	0.029448083	W	4074.0
63	Year63	COS	1984	0.06102098	0.036975118	W	4552.0
64	Year64	COS	1985	0.336503466	0.420225162	D	4041.1
65	Year65	COS	1986	0.046713842	0.0331909	W	3892.5
66	Year66	COS	1987	0.523721603	0.62828124	D	4198.4
67	Year67	COS	1988	0.503628318	0.637812891	C	3757.8
68	Year68	COS	1989	0.309107314	0.327863465	D	4273.1
69	Year69	COS	1990	0.561357592	0.67227894	C	3201.3
70	Year70	COS	1991	0.781562649	0.888785319	C	2424.1
71	Year71	COS	1992	0.770917193	0.858640727	C	2703.3
72	Year72	COS	1993	0.060473038	0.024574724	AN	4552.0
73	Year73	COS	1994	0.563558036	0.715732886	C	3750.2
74	Year74	COS	1995	0.064858324	0.05396335	W	4216.8
75	Year75	COS	1996	0.088661436	0.05287393	W	4477.1
76	Year76	COS	1997	0.065926411	0.047415613	W	4278.7
77	Year77	COS	1998	0.108601692	0.049609171	W	4367.8
78	Year78	COS	1999	0.046752043	0.015513287	W	4552.1
79	Year79	COS	2000	0.067565302	0.03035879	AN	4550.5
80	Year80	COS	2001	0.625397586	0.726294824	D	4158.2
81	Year81	COS	2002	0.045366879	0.051007815	D	4552.1
82	Year1	PA	1922	0.338240483	0.35659358	AN	4552.0
83	Year2	PA	1923	0.107004158	0.080083947	BN	4303.7
84	Year3	PA	1924	0.660158139	0.464319907	C	2520.9
85	Year4	PA	1925	0.008067346	0.013548596	D	4271.7
86	Year5	PA	1926	0.031482243	0.044527773	D	3888.7
87	Year6	PA	1927	0.004882228	0.005184294	W	4552.0
88	Year7	PA	1928	0.006228732	0.007791787	AN	4536.7
89	Year8	PA	1929	0.130607517	0.080708758	C	3205.2
90	Year9	PA	1930	0.061060318	0.070918663	D	3229.9
91	Year10	PA	1931	0.877429463	0.827775733	C	2072.0
92	Year11	PA	1932	0.597087017	0.610398121	D	1884.3
93	Year12	PA	1933	0.808087282	0.679894466	C	1853.1

94	Year13	PA	1934	0.953585905	0.924361938	C	1667.0
95	Year14	PA	1935	0.062124337	0.048666796	BN	2701.3
96	Year15	PA	1936	0.005972439	0.005286895	BN	4133.1
97	Year16	PA	1937	0.012064637	0.016451918	BN	4078.8
98	Year17	PA	1938	0.00989153	0.013390338	W	4058.0
99	Year18	PA	1939	0.455441269	0.212256172	D	3845.6
100	Year19	PA	1940	0.014492769	0.01260646	AN	4211.6
101	Year20	PA	1941	0.005884613	0.00503871	W	4456.0
102	Year21	PA	1942	0.004891013	0.005256086	W	4510.0
103	Year22	PA	1943	0.010842675	0.007964363	W	4552.0
104	Year23	PA	1944	0.08284614	0.076785345	D	3750.6
105	Year24	PA	1945	0.009929037	0.009614717	BN	4517.6
106	Year25	PA	1946	0.005643101	0.003429715	BN	4552.0
107	Year26	PA	1947	0.10550599	0.070772103	D	3822.6
108	Year27	PA	1948	0.007766687	0.00782104	BN	4405.4
109	Year28	PA	1949	0.013820062	0.011166507	D	4431.0
110	Year29	PA	1950	0.026646503	0.030534526	BN	4117.0
111	Year30	PA	1951	0.014368014	0.008410484	AN	4516.5
112	Year31	PA	1952	0.008059977	0.009921264	W	4290.0
113	Year32	PA	1953	0.006312978	0.008002849	W	4552.0
114	Year33	PA	1954	0.021936023	0.020955192	AN	4546.0
115	Year34	PA	1955	0.088391159	0.087480119	D	4107.9
116	Year35	PA	1956	0.004132199	0.00366184	W	4526.0
117	Year36	PA	1957	0.102101089	0.079298418	AN	4535.8
118	Year37	PA	1958	0.008423665	0.008200264	W	4173.0
119	Year38	PA	1959	0.27818612	0.156654436	BN	4330.6
120	Year39	PA	1960	0.057288101	0.057729173	D	4117.5
121	Year40	PA	1961	0.022302931	0.025229291	D	4512.9
122	Year41	PA	1962	0.00965769	0.011412006	BN	4552.0
123	Year42	PA	1963	0.050328962	0.049936835	W	4137.0
124	Year43	PA	1964	0.028028174	0.036449914	D	3964.4
125	Year44	PA	1965	0.009061921	0.008256198	W	4500.0
126	Year45	PA	1966	0.006735023	0.009730961	BN	4552.0
127	Year46	PA	1967	0.009399297	0.013537558	W	4479.0
128	Year47	PA	1968	0.027972056	0.039318448	BN	4387.3
129	Year48	PA	1969	0.006057225	0.006945345	W	4434.0
130	Year49	PA	1970	0.017950538	0.01238928	W	4291.1
131	Year50	PA	1971	0.019823779	0.019636115	W	4470.4
132	Year51	PA	1972	0.02766907	0.035045653	BN	4536.6
133	Year52	PA	1973	0.023728076	0.031318325	AN	4459.3
134	Year53	PA	1974	0.00946158	0.012535577	W	4289.0
135	Year54	PA	1975	0.007685004	0.009879854	W	4449.7
136	Year55	PA	1976	0.416657294	0.458329577	C	4083.8
137	Year56	PA	1977	0.980713513	0.95827366	C	1751.9
138	Year57	PA	1978	0.023390718	0.022824081	AN	4552.0
139	Year58	PA	1979	0.059894812	0.055910898	BN	4441.6
140	Year59	PA	1980	0.015404694	0.012481921	AN	4421.4

141	Year60	PA	1981	0.065903793	0.056605944	D	4462.4
142	Year61	PA	1982	0.01421465	0.015754992	W	4094.0
143	Year62	PA	1983	0.014415105	0.017250108	W	4074.0
144	Year63	PA	1984	0.025108239	0.033362584	W	4552.0
145	Year64	PA	1985	0.290420293	0.125249971	D	4041.1
146	Year65	PA	1986	0.181692532	0.101495045	W	3892.5
147	Year66	PA	1987	0.15340098	0.10401681	D	4198.4
148	Year67	PA	1988	0.126505344	0.192295796	C	3757.8
149	Year68	PA	1989	0.367471591	0.157918287	D	4273.1
150	Year69	PA	1990	0.357626651	0.345321954	C	3201.3
151	Year70	PA	1991	0.662578399	0.747424896	C	2424.1
152	Year71	PA	1992	0.774595609	0.656554637	C	2703.3
153	Year72	PA	1993	0.02301445	0.028880646	AN	4552.0
154	Year73	PA	1994	0.375257315	0.303217069	C	3750.2
155	Year74	PA	1995	0.032070365	0.027806891	W	4216.8
156	Year75	PA	1996	0.135082041	0.109079422	W	4477.1
157	Year76	PA	1997	0.020612989	0.02162276	W	4278.7
158	Year77	PA	1998	0.237829031	0.107091628	W	4367.8
159	Year78	PA	1999	0.011947947	0.014968309	W	4552.1
160	Year79	PA	2000	0.204773099	0.094640451	AN	4550.5
161	Year80	PA	2001	0.386546633	0.439356698	D	4158.2
162	Year81	PA	2002	0.032353827	0.036716032	D	4552.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
3
4
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
3
4
4
4

1
2
2
1
2
2
1
2
1
3
4
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LTO-Current Operations: Shasta Storage - :

YEAR	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR
1922	2510.8	2500.0	2706.4	2875.7	3413.4	3959.0	4552.0
1923	2704.5	2553.8	2772.1	3033.9	3193.7	3315.4	3743.1
1924	2576.7	2446.1	2385.0	2540.2	2705.6	2614.7	2500.0
1925	993.7	1178.9	1296.7	1623.4	3157.2	3553.1	4202.8
1926	2833.7	2762.4	2788.1	2827.7	3658.3	3631.1	3896.7
1927	2200.7	2713.7	3256.2	3668.0	3462.0	4142.0	4552.0
1928	2654.3	2789.3	2923.5	3243.0	3735.6	3965.0	4536.7
1929	2050.7	1984.6	2059.7	2248.3	2442.0	2590.5	2771.1
1930	1197.4	1119.4	1715.0	1933.6	2299.7	2747.5	2916.8
1931	1796.4	1776.2	1767.3	1861.8	1931.5	2060.3	1860.3
1932	550.0	550.0	788.1	970.0	1137.4	1577.3	1787.3
1933	812.7	780.8	768.1	793.6	838.3	1457.2	1716.4
1934	582.7	582.9	726.4	1014.3	1311.4	1539.4	1640.1
1935	550.0	634.5	672.1	1020.5	1341.1	1718.5	2701.3
1936	1896.9	1868.8	1874.8	2562.1	3527.4	3870.6	4126.4
1937	2712.8	2550.4	2518.5	2497.0	2628.2	3385.2	4047.6
1938	2926.3	3252.0	3310.0	3668.0	3560.0	3416.0	4058.0
1939	3108.6	2900.9	2984.0	3131.8	3260.9	3639.9	3617.4
1940	1791.3	1668.3	1831.0	2735.3	3252.0	3435.0	4211.6
1941	2323.4	2151.7	3293.0	3317.0	3423.0	3940.0	4456.0
1942	3008.9	2705.9	3316.0	3389.0	3516.0	3852.1	4510.0
1943	2811.6	2611.4	2889.9	3541.0	3848.0	4118.0	4552.0
1944	2361.4	2167.5	2218.5	2380.2	2708.1	3005.1	3187.8
1945	2029.1	2256.1	2565.3	2776.8	3584.8	3910.6	4155.4
1946	2984.2	3252.0	3265.0	3622.0	3877.5	4275.9	4552.0
1947	2281.9	2210.0	2336.8	2416.6	2656.7	3175.8	3390.0
1948	2181.3	2248.8	2291.7	2856.4	2939.5	3274.9	4304.8
1949	3226.5	3200.0	3265.2	3277.9	3516.2	4071.0	4435.9
1950	2849.8	2691.0	2660.4	2970.1	3449.8	3877.3	4233.7
1951	3250.0	3252.0	3322.0	3624.0	3794.0	4273.8	4516.5
1952	2534.9	2509.7	3306.0	3604.0	3739.0	4022.0	4290.0
1953	3161.9	2805.8	3345.0	3366.0	3744.0	4262.5	4552.0
1954	2700.0	2500.0	2609.0	3552.0	3661.0	4106.0	4546.0
1955	2783.7	2710.1	3061.8	3230.7	3404.1	3547.3	3901.0
1956	2740.7	2880.3	3252.0	3252.0	3288.0	4014.0	4526.0
1957	2990.0	2593.3	2536.1	2673.4	3435.8	4129.0	4535.8
1958	3219.8	3122.6	3338.0	3531.0	4552.0	3416.0	4173.0
1959	3099.6	2724.4	2716.5	3572.6	3777.0	4190.5	4403.0
1960	2640.4	2453.5	2428.6	2666.7	3490.3	4146.4	4173.0
1961	2639.6	2817.5	3325.8	3531.3	3914.0	4280.0	4552.0
1962	2848.3	3001.4	3356.0	3460.4	3675.0	4267.0	4552.0
1963	3250.0	3252.0	3349.0	3552.1	3944.0	4226.0	4137.0

1964	2592.3	2781.5	2893.4	3425.2	3637.8	3778.8	3746.6
1965	2412.8	2550.9	3252.0	3368.0	3770.9	3980.1	4500.0
1966	2624.8	2786.2	2932.4	3650.6	4037.0	4229.0	4552.0
1967	2456.7	2907.7	3335.0	3551.0	3920.0	4033.0	4479.0
1968	3155.7	2883.6	2982.9	3318.1	3654.0	4187.5	4387.3
1969	2774.7	2883.2	3304.1	3358.0	3480.0	4030.0	4434.0
1970	3200.0	3035.1	3317.0	3252.0	3431.0	4065.2	4291.1
1971	2082.3	2456.1	3319.0	3515.0	3881.7	3873.0	4470.4
1972	2765.1	2500.0	2710.2	3105.7	3486.5	4182.5	4552.0
1973	2988.0	3252.0	3346.0	3552.0	3636.0	4162.0	4464.5
1974	2929.0	3252.0	3267.0	3252.0	3694.0	3416.0	4289.0
1975	2969.1	2563.9	2757.2	2915.9	3848.7	3756.0	4449.7
1976	3184.3	2931.0	3056.1	3331.9	3473.9	3705.9	3878.5
1977	2573.7	2443.2	2327.1	2266.0	2226.1	2184.5	1944.7
1978	550.0	592.4	1096.1	3275.2	3567.0	4000.0	4552.0
1979	3130.8	2833.4	2757.3	2922.4	3327.2	3809.8	4053.4
1980	3235.5	3252.0	3367.0	3528.0	3292.0	4051.1	4390.5
1981	3022.0	2620.9	2803.7	3150.1	3518.8	4066.7	4273.5
1982	2564.7	3252.0	3276.0	3616.0	3530.0	3953.0	4094.0
1983	3250.0	3252.0	3328.0	3371.0	3252.0	4112.2	4074.0
1984	3250.0	3252.0	3285.0	3650.0	4005.0	4246.0	4552.0
1985	2482.0	2973.2	3271.2	3400.6	3567.3	3750.6	3952.7
1986	2186.9	2235.7	2463.0	3029.9	3252.0	3534.0	4012.6
1987	2809.1	2420.8	2409.0	2556.9	2885.3	3604.3	3623.0
1988	2007.1	1988.9	2652.7	3190.9	3219.8	3341.0	3432.6
1989	1975.6	2200.0	2303.8	2426.5	2533.7	3841.0	4257.5
1990	2800.5	2706.2	2652.3	2892.2	2982.4	3224.9	3256.0
1991	2132.2	2089.3	2067.1	2043.4	2054.7	2465.6	2608.7
1992	1527.0	1379.9	1379.4	1417.4	2089.7	2525.6	2746.1
1993	1236.1	1144.0	1433.0	2218.0	3031.3	4000.0	4552.0
1994	3039.3	2653.9	2797.3	3011.0	3226.8	3377.3	3428.3
1995	1791.4	1819.6	1895.2	3252.1	3742.5	3416.5	4216.8
1996	3250.0	2807.0	3367.6	3722.5	3503.1	4009.9	4477.1
1997	2706.7	2531.6	3252.1	3252.1	3788.8	4059.8	4284.2
1998	2028.9	1932.4	2205.6	3338.5	3252.1	3503.9	4367.8
1999	3250.0	3252.0	3349.0	3640.1	3569.6	3980.0	4552.1
2000	2536.0	2234.7	2408.5	3105.4	3281.5	3975.6	4550.5
2001	2757.5	2418.3	2425.5	2578.7	3071.9	3557.1	3754.8
2002	2215.4	2445.8	3333.8	3678.4	4022.0	4380.7	4552.1
2003	2754.0	2650.2	3291.3	3515.2	3849.9	4329.4	4552.1

S4 STORAGE (TAF) A

LTC

MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	YEAR	OCT	NOV
4552.0	4241.5	3788.7	3418.4	2693.5	1922.0	2701.0	2684.8
3524.2	3273.2	2867.1	2603.1	2596.2	1923.0	3250.0	3252.0
2135.4	1764.9	1413.6	1141.3	953.8	1924.0	2641.6	2564.2
4282.2	3989.9	3437.5	3095.4	2972.6	1925.0	1000.0	1185.2
3570.8	3144.5	2700.4	2383.6	2282.0	1926.0	2793.6	2747.9
4552.0	4290.4	3557.7	3161.8	2812.2	1927.0	2237.2	2750.2
4435.6	3819.1	3098.6	2632.3	2247.1	1928.0	2887.7	3236.9
2547.8	2247.3	1718.2	1448.2	1326.9	1929.0	2356.6	2389.3
2856.5	2536.0	2214.1	1954.2	1915.0	1930.0	1521.3	1421.6
1533.5	1203.7	751.6	610.5	558.6	1931.0	1975.7	1918.1
1880.8	1657.2	1286.9	1021.6	902.1	1932.0	594.0	597.9
1691.4	1503.1	1036.8	696.5	614.2	1933.0	943.2	910.3
1420.9	1102.1	650.0	552.9	550.0	1934.0	611.3	615.7
2993.3	2742.6	2381.8	2035.6	1958.7	1935.0	550.0	634.5
4065.4	3872.5	3405.3	2991.0	2909.6	1936.0	1895.4	1867.0
4246.3	4074.0	3583.9	3177.4	3016.5	1937.0	2730.8	2592.5
4488.5	4435.9	4015.4	3671.0	3067.7	1938.0	2921.5	3252.0
3339.7	2944.5	2319.4	1801.8	1819.9	1939.0	3250.0	3189.3
4218.2	3893.9	3200.0	2781.4	2472.1	1940.0	1728.5	1618.8
4552.0	4473.6	4107.1	3700.0	3115.0	1941.0	2520.5	2554.3
4552.0	4500.0	3968.4	3591.0	2988.9	1942.0	3231.2	3252.0
4552.0	4340.3	3628.5	3207.1	2551.5	1943.0	3240.9	3252.0
3184.0	2883.6	2455.5	2220.6	2136.8	1944.0	2914.2	2831.3
4312.4	4079.4	3470.7	3080.0	2950.8	1945.0	2530.9	2729.0
4470.9	4054.8	3315.6	2905.9	2524.6	1946.0	3091.7	3252.0
3099.5	2880.8	2415.1	2092.5	1968.9	1947.0	2612.9	2679.6
4552.0	4500.0	3932.4	3561.1	3400.0	1948.0	2392.4	2415.1
4429.9	4039.3	3385.7	3075.7	3001.7	1949.0	3213.5	3146.4
4172.8	3898.9	3515.9	3187.2	3133.9	1950.0	2750.8	2617.1
4552.0	4124.0	3379.0	2968.7	2661.9	1951.0	3250.0	3252.0
4552.0	4500.0	4145.5	3700.0	3316.8	1952.0	2718.9	2995.2
4552.0	4500.0	3867.5	3516.2	3007.1	1953.0	3241.1	3192.1
4520.7	4172.9	3484.4	3195.9	2910.7	1954.0	3157.8	3252.0
4019.9	3710.1	3124.2	2857.8	2864.9	1955.0	2927.1	3129.7
4552.0	4426.1	3905.5	3614.6	3055.8	1956.0	2752.7	2907.7
4552.0	4290.4	3601.7	3243.9	3041.1	1957.0	3250.0	3157.6
4552.0	4500.0	4105.7	3700.0	3174.6	1958.0	3250.0	3252.0
4231.4	3758.1	3122.6	2702.4	2777.3	1959.0	3250.0	3252.0
4264.9	3735.6	3175.0	2853.0	2747.4	1960.0	2256.4	2184.7
4502.3	4143.3	3417.9	3103.2	3030.3	1961.0	2532.6	2710.6
4418.9	4081.9	3381.2	3088.7	3012.7	1962.0	2661.6	2801.5
4552.0	4318.5	3649.5	3276.8	2718.1	1963.0	3250.0	3252.0

3609.6	3402.8	2786.1	2533.4	2476.0	1964.0	3250.0	3252.0
4530.5	4283.3	3588.7	3347.6	2849.3	1965.0	2516.3	2678.1
4347.8	3800.2	3119.6	2694.9	2583.4	1966.0	3117.0	3252.0
4552.0	4500.0	4019.9	3698.1	3126.9	1967.0	2434.4	2885.5
4254.6	3698.5	3020.9	2863.8	2794.1	1968.0	3250.0	3252.0
4552.0	4403.1	3947.5	3585.7	3239.4	1969.0	2571.1	2666.9
4231.9	3804.7	3122.1	2801.7	2249.6	1970.0	3250.0	3251.9
4552.0	4500.0	3763.6	3452.3	2943.0	1971.0	2471.1	3018.2
4444.4	3879.4	3200.0	2905.7	2958.3	1972.0	3250.0	3067.9
4489.8	3919.6	3219.9	3036.8	2805.6	1973.0	2952.8	3246.9
4515.0	4359.9	3927.6	3665.7	3201.8	1974.0	3246.0	3252.0
4552.0	4422.0	3940.2	3653.9	3139.9	1975.0	3250.0	3192.3
3615.5	3290.4	2839.3	2782.0	2776.3	1976.0	3250.0	3252.0
1775.3	1227.4	674.0	550.0	550.0	1977.0	2599.8	2511.2
4552.0	4231.5	3679.0	3343.1	3233.9	1978.0	550.0	575.7
4220.8	3800.6	3407.9	3156.6	3119.8	1979.0	3157.1	3138.4
4360.0	4114.2	3708.2	3401.2	3161.4	1980.0	3221.6	3252.0
4072.6	3447.2	2809.8	2555.4	2476.0	1981.0	3210.7	3054.3
4481.2	4397.4	4071.6	3700.0	3400.0	1982.0	2656.4	3252.0
4552.0	4500.0	4150.0	3700.0	3400.0	1983.0	3250.0	3252.0
4539.2	4156.2	3457.8	3228.2	2599.5	1984.0	3250.0	3252.0
3694.8	3196.5	2582.7	2224.5	2217.8	1985.0	3026.5	3252.0
4027.0	3746.0	3301.9	3050.0	2914.6	1986.0	2138.1	2183.8
3279.0	2849.2	2473.2	2283.3	2192.7	1987.0	3144.5	3083.5
3330.7	2960.9	2490.7	2243.3	2110.8	1988.0	2179.8	2140.6
3934.5	3457.9	2918.8	2630.6	2659.5	1989.0	2313.9	2537.9
3362.1	3180.6	2634.8	2364.6	2239.5	1990.0	2682.9	2664.1
2510.1	2234.7	1917.2	1720.6	1656.5	1991.0	2008.4	1907.7
2460.5	2027.8	1648.2	1401.1	1352.8	1992.0	1447.8	1336.9
4552.0	4500.0	3787.9	3483.6	3136.0	1993.0	1140.3	1035.8
3315.5	2912.8	2260.9	1951.6	1881.8	1994.0	3221.5	3077.2
4552.0	4500.0	4150.0	3700.0	3358.4	1995.0	2279.4	2251.5
4552.0	4421.0	3708.6	3439.7	3013.0	1996.0	3250.0	3125.0
4051.2	3776.2	3132.2	2950.3	2308.7	1997.0	3126.2	3252.0
4552.0	4500.0	4150.0	3700.0	3400.0	1998.0	2521.4	2796.2
4552.0	4383.0	3724.7	3442.8	2879.5	1999.0	3250.0	3252.0
4552.0	4064.7	3391.3	3137.1	2897.1	2000.0	3250.0	3252.0
3513.1	3084.4	2758.9	2600.3	2536.1	2001.0	2873.2	2772.8
4346.0	3872.0	3213.6	3022.3	2964.5	2002.0	2420.5	2672.9
4552.0	4318.1	3606.2	3270.6	2928.2	2003.0	2741.6	2634.4

)-Proposed Operations: Shasta Storage - S4 STORAGE (TAF) B

DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG
2891.0	3060.2	3589.5	4134.9	4552.0	4552.0	4244.8	3787.4	3417.6
3369.0	3624.3	3745.4	3864.9	4303.7	4004.7	3654.1	3195.8	2800.1
2504.2	2700.9	2866.2	2652.5	2520.9	2157.8	1746.9	1372.2	1119.1
1307.6	1662.1	3229.3	3622.0	4271.7	4348.4	3987.5	3391.3	3054.6
2782.4	2822.0	3652.6	3626.1	3888.7	3658.3	3175.1	2716.6	2408.6
3292.6	3668.0	3462.0	4142.0	4552.0	4552.0	4290.4	3569.1	3191.4
3363.0	3676.1	4099.0	3965.0	4536.7	4304.2	3765.2	3075.7	2652.0
2473.4	2709.7	2881.8	3029.7	3205.2	2922.7	2531.9	2108.8	1797.3
2017.0	2235.4	2601.1	3047.0	3229.9	3163.1	2811.8	2447.0	2172.5
1893.3	1998.6	2072.3	2205.4	2072.0	1746.7	1405.8	1014.4	676.3
852.3	1034.1	1201.5	1660.9	1884.3	1975.1	1737.1	1435.2	1174.8
897.7	922.9	967.5	1586.1	1853.1	1824.3	1633.7	1230.6	894.3
759.2	1047.0	1338.4	1566.3	1667.0	1398.7	999.3	650.0	571.3
672.0	1020.4	1341.1	1718.5	2701.3	2991.6	2737.5	2374.8	2026.3
1873.0	2560.4	3525.6	3868.8	4133.1	4070.6	3876.0	3426.7	3011.9
2549.8	2528.3	2659.5	3422.6	4078.8	4276.7	4103.5	3606.4	3175.7
3310.0	3668.0	3560.0	3416.0	4058.0	4488.4	4435.8	4015.2	3670.8
3356.3	3494.6	3623.4	4002.0	3845.6	3522.7	3008.4	2383.0	1742.4
1791.7	2696.0	3252.0	3435.0	4211.6	4211.7	3845.3	3135.9	2674.5
3293.0	3317.0	3423.0	3940.0	4456.0	4552.0	4473.4	4081.0	3700.0
3316.0	3389.0	3516.0	3852.1	4510.0	4552.0	4500.0	3970.8	3600.2
3356.0	3541.0	3848.0	4118.0	4552.0	4552.0	4283.8	3572.2	3175.8
2841.2	2944.1	3278.8	3568.9	3750.6	3664.2	3317.2	2937.2	2697.0
3036.3	3250.7	3948.0	4273.5	4517.6	4552.0	4179.9	3540.5	3176.1
3265.0	3622.0	3877.5	4275.9	4552.0	4408.3	4030.2	3338.0	2918.4
2804.5	2842.9	3090.9	3609.5	3822.6	3439.8	3115.1	2645.2	2370.3
2411.8	2974.9	3022.8	3366.7	4405.4	4552.0	4500.0	3930.1	3525.0
3211.6	3224.4	3468.3	4071.0	4431.0	4301.2	3896.2	3279.5	2969.7
2543.2	2852.9	3332.8	3760.4	4117.0	4058.5	3787.2	3434.3	3113.4
3322.0	3624.0	3794.0	4273.8	4516.5	4552.0	4029.7	3285.1	2876.1
3306.0	3604.0	3739.0	4022.0	4290.0	4552.0	4500.0	4145.4	3700.0
3345.0	3366.0	3744.0	4262.5	4552.0	4552.0	4500.0	3866.3	3519.9
3228.6	3552.0	3661.0	4106.0	4546.0	4362.8	4044.3	3356.4	3011.9
3360.0	3528.6	3636.8	3779.7	4107.9	4123.0	3636.3	3142.8	2878.8
3252.0	3252.0	3288.0	4014.0	4526.0	4552.0	4426.1	3905.8	3615.4
3113.8	3241.4	3675.0	4129.0	4535.8	4552.0	4209.8	3521.4	3238.6
3338.0	3531.0	4552.0	3416.0	4173.0	4552.0	4500.0	4145.7	3700.0
3319.0	3648.0	3777.0	4190.5	4330.6	4123.2	3470.4	2836.6	2510.4
2145.2	2386.7	3203.4	3860.0	4117.5	4111.8	3529.9	3060.4	2765.3
3218.9	3424.5	3914.0	4280.0	4512.9	4399.3	3882.5	3217.8	2899.5
3175.8	3252.2	3675.0	4267.0	4552.0	4393.5	4067.1	3276.9	2946.6
3349.0	3552.1	3944.0	4226.0	4137.0	4552.0	4359.1	3696.8	3339.9

3298.1	3705.0	3934.2	4074.4	3964.4	3752.1	3405.0	2918.5	2679.5
3252.0	3368.0	3770.9	3980.1	4500.0	4513.0	4256.2	3561.6	3314.4
3359.0	3725.0	4037.0	4229.0	4552.0	4268.8	3667.6	3038.9	2719.3
3335.0	3551.0	3920.0	4033.0	4479.0	4552.0	4500.0	4040.5	3700.0
3370.0	3709.9	3654.0	4187.5	4387.3	4241.5	3597.8	2858.5	2727.9
3087.9	3358.0	3480.0	4030.0	4434.0	4552.0	4402.4	3946.8	3585.1
3317.0	3252.0	3431.0	4065.2	4291.1	3983.8	3551.5	2946.0	2660.2
3319.0	3515.0	3881.7	3873.0	4470.4	4552.0	4500.0	3774.0	3433.3
3283.2	3714.0	3979.0	4249.0	4536.6	4391.7	3800.1	3173.3	2942.0
3346.0	3552.0	3636.0	4162.0	4459.3	4484.6	3869.3	3200.0	3011.1
3267.0	3252.0	3694.0	3416.0	4289.0	4512.3	4357.0	3905.4	3642.9
3372.0	3319.8	3936.0	3756.0	4449.7	4552.0	4423.2	3937.3	3651.3
3351.2	3568.5	3709.2	3940.8	4083.8	3768.0	3349.1	2928.1	2830.4
2383.2	2322.7	2207.7	1976.1	1751.9	1584.8	1019.2	565.6	550.0
1079.4	3258.5	3567.0	4000.0	4552.0	4552.0	4231.5	3681.4	3345.8
3146.8	3314.8	3716.5	4198.6	4441.6	4512.3	3902.7	3484.3	3200.9
3367.0	3528.0	3292.0	4082.0	4421.4	4391.1	4134.7	3715.6	3398.0
3230.6	3570.6	3938.9	4256.0	4462.4	4219.4	3515.1	2889.4	2651.7
3276.0	3616.0	3530.0	3953.0	4094.0	4481.5	4397.8	4099.9	3700.0
3328.0	3371.0	3252.0	4112.4	4074.0	4552.0	4500.0	4150.0	3700.0
3285.0	3650.0	4005.0	4246.0	4552.0	4539.6	4110.3	3412.0	3193.7
3360.0	3489.3	3656.0	3839.1	4041.1	3683.3	3141.9	2536.4	2173.2
2411.2	2978.1	3252.0	3534.0	3892.5	3905.8	3656.0	3293.0	2992.0
3132.8	3232.3	3554.6	4266.5	4198.4	3805.8	3185.3	2747.9	2473.8
2804.3	3351.7	3546.3	3666.9	3757.8	3610.2	3200.0	2780.3	2592.2
2641.3	2763.7	2829.1	3841.0	4273.1	3762.0	3385.9	2815.9	2467.4
2621.7	2861.6	2951.9	3194.4	3201.3	3302.2	3015.0	2546.0	2280.4
1857.8	1851.3	1862.8	2274.0	2424.1	2326.1	2051.5	1759.0	1564.4
1336.4	1374.5	2046.8	2482.8	2703.3	2395.7	1967.1	1575.0	1315.7
1324.9	2109.9	2923.3	4000.0	4552.0	4552.0	4500.0	3746.7	3439.8
3214.3	3353.6	3569.1	3719.2	3750.2	3631.4	3154.5	2672.7	2418.9
2326.9	3252.1	3742.5	3416.5	4216.8	4552.0	4500.0	4150.0	3700.0
3367.6	3722.5	3503.1	4009.9	4477.1	4552.0	4421.2	3727.1	3458.8
3252.1	3252.1	3788.8	4054.3	4278.7	3930.8	3595.0	2966.6	2650.3
3076.5	3338.5	3252.1	3503.9	4367.8	4552.0	4500.0	4150.0	3700.0
3349.0	3640.1	3569.6	3980.0	4552.1	4552.0	4366.8	3708.6	3426.9
3223.3	3614.5	3281.5	3975.6	4550.5	4522.1	3979.5	3321.4	3057.7
2846.1	3002.1	3489.4	3967.7	4158.2	3858.8	3253.0	2905.5	2764.3
3333.8	3678.4	4022.0	4380.7	4552.1	4340.5	3806.9	3198.2	3001.5
3291.3	3515.2	3849.9	4346.9	4552.1	4552.0	4318.7	3606.8	3277.3

SEP

3316.8

2788.0

960.9

2927.8

2342.8

3128.6

2495.3

1673.2

2129.9

606.8

1053.8

742.2

550.0

1949.1

2863.7

3014.6

3400.0

1700.0

2628.7

3400.0

3400.0

3137.1

2660.8

3054.2

2882.0

2270.0

3400.0

2900.3

3061.0

2885.9

3400.0

3400.0

3045.4

2876.3

3400.0

3329.9

3400.0

2383.0

2683.2

2827.4

2832.9

3344.5

2608.9
3315.3
2603.9
3400.0
2547.0
3400.0
2398.7
3400.0
2936.6
3040.4
3400.0
3400.0
2828.2
550.0
3384.3
3158.9
3400.0
2596.1
3400.0
3400.0
2958.6
2193.7
3159.3
2374.9
2494.4
2496.4
2163.1
1525.8
1266.3
3324.9
2385.2
3400.0
3400.0
2585.9
3400.0
3276.2
3119.0
2710.8
2940.3
3247.8